



Worcester Mmɔfraase Nkosoo Ntɔtɔfeewa Mfiaseɛ Nhyehyɛɛ

Worcester Aban Nsukuu

www.worcesterschools.org

Yere Seisei Daakye pa ama Mmɔfra ene Wɔn Abusua

Abusua Akyerɛkyerɛ Krataa

Yɛ da wo ase sɛ wa paw Worcester mmɔfra ntɔtɔfeewa sukuu. Efi nfiɛ aduanan num akyi na Worcester ntɔtɔfeewa sukuu de ɔhantan ene nkunimanya diboa kɛsɛɛ asom abusuafoɔ a wɔtɛ Worcester abrono so.

Yɛ nhyehyɛɛ ne dwumadie yi siesie wo abɔfra akyi, esan de fapemboɔ kɛsɛɛ a ɛma daakye ntetɛɛ, ene adesua a abusua nyinara adwene ne nsusuyɛ ayɛ enfatoho.



Amene Ntotoho Nkosoo

Facebook Worcester Headstart  Twitter @WorcHeadstart  <http://headstart.worcesterschools.org/>

Worcester Aban Nsukuu no yɛ pɛpɛpɛyɛ wɔ akwanyama mu/AFFIRMATIVE ACTION EMPLOYER/sukuu ntetɛɛbea na y'enyɛ nyiyimu, ɛnfa ho ne baabia wo firi, w'ahosuo, wobɔbrɛ, wonfiɛ, wo nyamesom, ɔman a wo firi so, sɛnea wo hunu wo bɔɔbrɛ fa, w'awareɛ tebea, wonteasɛ wɔ ɔbaa ne barima nhyiamu ho, demdie anaa wo nni baabi te. Worcester Aban Nsukuu nam pɛpɛpɛyɛ so ma adwumamu kwan san wo dwumadie ahodoɔ bebree fa nneɛma ahodoɔ, adwumamu ntetɛɛ ne nsaano nnwuma ntetɛɛ ho. Se wo pɛ nsem anaa nsemmisa bi anoyie afa pɛpɛpɛ yɛ akwanyama/AFFIRMATIVE ACTION ho a, wo ne adwumayɛfoɔ whɛsofoɔ panyin no ɛni nkitaho wɔ 20 Irvin Street, Worcester, MA 01609, 508-799-3020.

Sukuu Dan Brono & Ahomatorofo

Greendale School

130 Leeds Street

Worcester, Massachusetts 01606

508-799-3227 Baabi a' Sukuu Dwumadibea Tiri Wo

508-799-3243 Abusua ጋsom Odimafo

508-799-3244 ጋbagyegyefo

Mill Swan School / A

337 Mill Street

Worcester, Massachusetts 01602

508-799-3498 Baabi a' Sukuu Dwumadibea Tiri Wo

508-799-3251 Abusua ጋsom Odimafo

508-799-3239 ጋbagyegyefo

Mill Swan School / B

337 Mill Street

Worcester, Massachusetts 01602

508-799-3255 Baabi a' Sukuu Dwumadibea Tiri Wo

508-799-3262 Abusua ጋsom Odimafo

508-799-3256 ጋbagyegyefo

Millbury Street School

389 Millbury Street

Worcester, Massachusetts 01610

508-799-3235 Baabi a' Sukuu Dwumadibea Tiri Wo

508-799-3696 Abusua ጋsom Odimafo

508-799-3236 ጋbagyegyefo

Nhyehyee Nkyerekyeremu

Worcester Mmofra ntɔtɔfewaa nkosoo sukuu nhyehyee kyere se mmofra nyinaa di dwuma bom ansa na wonnya mu kyefa. Mmofra nkabomu ma nyansape, ne enteasee, nkaanim, twe aso pa wo bone ho, ma asetena ne nniso wo mmofra abrabomu. Abusua ne awofoto tumi nya nkyerekyere pii a efa mmofra sukuu nhyeese, akwahosem nhwehwemu, aduane pa a ahoden wom, ene ese ho asiesie. Nhyehyee yi hia ntoboa firi abusua, ahwefo ene awofoto ntoboa a efata mmofra nhwesoo, ahosiesie ene ntete pa a awofoto nyinaa de be ye nkyerekyere ama won mmofra. Enam se awofoto na ewo tumi a yede tete mmofra nti, saa nkabomu yi bema nkosoo amadwumadie yi aba awieye papa.

Amamnee Asem a Watwero

Worcester Mmofra ntɔtɔfewaa nkosoo sukuu amamnee a wabo ato ho ne se Worcester sukuu betumi akoso ama mmofra adesua pa ne entete soronko a ntɔtɔfewaa sukuu mmofra de be sua afutu pa, nteasee, agodie mu nkabomu a esiesie mmofra nkosoo ne mmodenebo a ehia ma daakye wiase abrabo mu. Nkyerekyere yi ma obi gye ne ho di se osombo, esan bu ne ho esan bu ayonko a won hia ngyegyesoo, esan boa won a wadidem wo won asetena ne abrabo mu. ewose awofoto nyinaa de won mmoa, ahoden, ene botae se, one na akwadaa adikan okyerekyerenii. Saa bohye yi bema nkosoo ene chodenfo badwom akyitaefo.

Okwamma Nwoma Nkransam

Adikanfo Adesua Nhwesoo Nkyerekyeremu

Worcester Mmofra ntɔtɔfewaa nkosoo sukuu a ewo Greendale Sukuu, Mill Swan Sukuu, Millbury Sukuu, eka Worcester Aban Nsukuu ho. Eyi kyere se saa adikanfo adesua nhwesoo sukuu wo okwamma (license) nwoma fawohodie akyerekyere nkrataa. okwamma (license) nkrataa yi ma adansodie se Aban ama Worcester Mmofra ntɔtɔfewaa sukuu fo gyinapen, tumi ene nhweso krataa. Saa tumi krataa yi kyere se sukuu a ewo borono miensa yi wo okwamma se wotumi kyere mmofra ntɔtɔfewaa akyerekyere.

Worcester Mmofra ntɔtɔfewaa sukuu anya ntete tumi fi man Mmofra AdesuaFekuo (National Association for the Education of Young Children (NAEYC))

EDIN TWERE

Se wopese wokyerew wo ba din wo Worcester Aban Ntɔtɔfewaa Sukuu a ehia se wonya saa nkrataa yi:

1. Osuani/Abofra yi awoda anaase Awode Krataa.
2. Adanse die a ekyere baabi a osuani yi te.:- Eka a wodiee a w'atwerato krataa so (eg kania/ahomatorofo) ka.
3. Adansodie a ekyere osuani/abofra yi awofoto dwumadie akatua (ewose akatua yi ne America Aban Kuninini ahiade sipi).
4. Adanse a ekyere se osuani/abofra yi kita Aban ntete ene ne oduyefoto krataa.

Mmofra a won adidem ene bubuafoto benya ahumoboro soronko

Worcester Aban ma anopa ntɔtɔfewaa sukuu sika tua. Ebetumi aba se won a woba sukuu firi anopa kopem anyummere betua biara kakra.

*Osuari/Abofra a na awofo p̄s̄e w̄oba sukuu fi anopa k̄opem anyummere behia enhwehwemu nkrataa dodoḡ bebiree. Saa nkrataa yi ena akyerekyerefoḡ befa so de ama ḡynabea foforoḡ.

S̄e wo h̄ia biribi anaa s̄e wo w̄o asembisa ho asem a fr̄e Nt̄ot̄ofewaa Ahwesof̄oḡ Akwankyerefoḡ

Head Start Administrative Office (Nt̄ot̄ofewaa Ahwesof̄oḡ Dwumadibea)

**Taylor Building
770 Main Street
Worcester, MA 01610
508-799-3608**

Ɛdwoada–Efiada – 8:00 AM – 3:30 PM (Kasaf̄ofoḡ Akyerekyerefoḡ W̄o H̄o)

Nt̄ot̄ofewaa ahwef̄oḡ w̄o Worcester Aban Nsukuu Awofo Akwankyerefoḡ Dwumadibea Ɛne Jacob Hiatt Sukuu

**Sukuu akyerekyerefoḡ bema awofo mmre ansa na w̄ode ahiade a Ɛfa mmofra enteteḡ krataa yi aba awieye. Saa nsheshyee yi w̄o h̄o ma mmofra a w̄on tenabea fata McKinney–Vento mmrashe ase.*

WORCESTER NT̄OT̄FEWAA

MFIASE NHYEHYEEƐ

Worcester Aban Nsukuu



**Amene Ntotoho Nkos̄oḡ
Ɛnhyehyee Nsus̄e Nea Wope**

9:00 AM – 12:00 PM Ɛna 1:00 PM – 4:30 PM (Nt̄ot̄ofewaa Sika Dwetiri)

Abusuafo a wonya mm̄oa firi TANF anaa adeboa firi (Supplemental Security Income)

Mm̄ofra a wonya asetena mm̄oa firi Abanoma Nteteḡ (Foster Care)

Sika asikwan biara a Ɛnkyenkyen mm̄ofra a w̄on adidem, Ɛne bubuafoḡ asetena ansaana aban ama w̄on mm̄oa w̄o nteteḡ sukuu yi.

8:00 AM – 3:00 PM Ɛna 7:30 AM – 4:30 PM (Nt̄ot̄ofewaa EEC Aban Dwetiri)

Ɛw̄os̄e awofo ȳe osuani a w̄ok̄o sukuu anaa s̄e woye adwuma d̄onhwere aduonu (20 hours a week) naaw̄otwe biara

Ɛda Fa NhyehyeeƐ

- Ab̄ofra Awoda Krataa
- Adansidie krataa a Ɛkyere awofo sika dodoḡ (DTA, SSI, SSDI, Ab̄ofra Sikasem AkyitaeƐ Ɛne Aban oni adwuma sika akyitaeƐ
- Adanse die a Ɛkyere baabi a osuani yi te.- Eka a wodieƐ a w'atwer̄e ato krataa so (eg kania/ahomatof̄oḡ, osuani awode) krataa.
- Awofo nfon̄i krataa
- Social Security Krataa anaa s̄e Akwantuo Tumi Krataa (Awofo Ɛne Ab̄ofra Osuani).
- Ayaresa ne Nteteḡ Krataa.

Edamu Nhyehyee (Saa akadee yi ka ahiadee won hia ma Eda Fa Nhyehyee)

- Social Security Krataa anaa se Akwantuo Tumi Krataa (Awofo ene Abofra Osuani).
- Abofra Ayaresa ne Ntete Krataa.
- Mmofra a ewo efie ho nyinaa awoda krataa ene afe atwamu (2015) krataa a ekyere awofo (America Aban To) sika akatua.
- Akatua krataa a ekyere (4) mpre- nnan a edidiso, anaa mpre- mienu (2) awofo a won adwuma tua won ka naawotwe mmieniu biara).
- Sukuu eka a wodee hye mu den krataa.
- Nhyeso ahyedee nwoma (se eye ahiasem a).
- ohwesofoo ahyedee nwoma (se eye ahiasem a).
- Adansedie a ekyere baabi a awofo a na one abofra yi na etee (se eye ahiasem a).

EEC nhyehyee na ekyere sika a mmofra a oba sukuu fi anopa kopem anwumre betua. Saa nhyehyee fa awofo sikasem ye nfatoho.

Awofo sika ntoasee

7:30 AM-4:30 PM- eye dadua sika efa a efata abusua nnipa dodoo.

Abusua nsaka krataa a ekyere sika dodoo a ewose wotua bosome biara. ewose awofo/abusua de won nsa tintim krataa so ansa na abofra yi ashe sukuu ase.

Abofra Twa Adapaa/Ntetea Ene Di Hwammoo Nhyehyee

Massachusetts Asetena Mmra (Massachusetts General Laws, Chapter 119, Section 51, A&B nniso ne mansohwe kyere mmra a ewose sukuu nimdeefoo ne adwumayefoo ma mmrashefoo te mmre biara wobehu se obi retietia abofra/osuani bi fawohodie ho. ewose woboo Aban Mmofra Nkorabata Ahwesofoo asotwe a efa abofra/osuani yi fawohodie a yatiatia so.

Ntotofewaa ahwesofoo dwumadinibiara a owo gyedie se obi atia abofra bi fawohodie so, atwa abofra yi adapaa, wa teatea abofra yi, anaa se wa di ne hwammoo wo tumi se one mmrashefoo a wohwe mmfra fawodie ho twere abisabisa krataa koma Mmofra Nkorabata Ahwesofoo sedee wobetumi aye nhwehwemu. ewose woboo abusuafo/awofo amanie a efa biribiara a erekoso wo abofra yi sukuu asetena ho.

Ntotofewaa ahwesofoo bekoso ne abusua/awofo atwetwe nkomo a efa abofra a ne fawohodie ho aka yi ho asem. ewose woboo abuafo/awofo nneyee ene akwan a Ntotofewaa ahwesofoo befa de nwiinwii yi aba awie.

Sukuu Nhyeese

ewose mmofra a watwere won din se wobeba anopa sukuu nyinara wo sukuu dan mu anopa biara 9:00 am peperepe anaa se 1:00 pm won a watwere won din ama awiabere sukuu. Se awofo anfa nkadaa ama sukuu nhyeese mmre yia, ema mmofra yi ka akyiri wo adesua mu. Se awofo koso bu saa mmra yi so a Nkorabata Ahwesofoo ne awofo be twetwe nkomo a efata. Se awofo gyidi se wontumi ndi nhyeese mmra yi so a ewose wofere Ahwesofoo bo won asotia.

Sukuu Ba Ho Nsemsem

Se asuafo ba sukuu dabiara a'eboda ma won anya adesua pa ne nkoso. Boa wa abofra senea obetumi aba sukuu dabiara ama no anya nkoso pa. Se wa abofra emma sukuu dabia bo mmoden se wo be fra sukuu dwumadibea ato won nkra akyere adekodee enti a' abofra yi entumi emma sukuu saa da no. Sukuu hwesofoo be fre awofo abisa abofra akyiri kwan. Ye de anidasoo da wo ase fa saa nshyeshyeye yi.

Mmofra Sukuu Pɔn ne fa ho Nhyehyeyɛ

Ntɔɔfɛwaa ahwesofɔɔ dwumadinibiara ni kwan sɛ wɔ **gyae gyaa mmɔfra ma nipa foforɔ biara gyesɛ abɔfra yi awofɔ/ɔhwesofɔɔ anaa sɛ wɔn a wɔn din wɔ tumi krataa so sɛ Ntɔɔfɛwaa ahwesofɔɔ gya mmɔfra yi ma wɔn**. Ntɔɔfɛwaa sukuu mpaninfo bema Awofɔ/ɔhwesofɔɔ twere krataa a ema adansidie a efa saa nhyehyeyɛ yi ho ansaa na abɔfra yi ashe sukuu ase.

Eyɛ Awofɔ asodie sɛ wɔ bɔ sukuu mpaninfo amane mmre biara a wɔpɛ sɛ wɔ sesa nhyehyeyɛ yi. eyɛ sukuu nhyehyeyɛ sɛ wɔn a wadi nfiɛ edu-nwotwe (18 yrs) morosɔɔ nkoara na ebetumi afa abɔfra biara afiri sukuu. **Sukuu mpaninfo bema wɔn a awofɔ ama wɔn saa tumi yi a wadi nfiɛ edu-nwotwe (18 yrs) morosɔɔ a wɔn kita nfonin krataa atumi afa abɔfra afi sukuu**.

ɛwɔsɛ Awofɔ/ɔhwesofɔɔ ene wɔn a wo kita tumi yi twen wɔn mmɔfra yi wɔ bus gyinabea anopa biara na wɔn san twen wɔn abɔfra awia biara. **Sukuu mpaninfo bema wɔn a wɔn din wɔ tumi krataa so nkoara** na afa abɔfra biara afiri bus gyinabea hɔ. ɛwɔsɛ dabiara Awofɔ/ɔhwesofɔɔ ene wɔn a wo kita tumi yi de wɔn mfonin krataa ba ansa na sukuu ahwesofɔɔ agyae abɔfra yi ama wɔn. Bus hwesofɔɔ yi bɛ hwe tumi krataa ne mfonin yi anɔpa ne awia biara. Sɛ wohia saa mfonin krataa yi a bɔ mmoden sɛ wobehu Ntɔɔfɛwaa ahwesofɔɔ dwumadinibiara na waboa ama wonsa aka saa krataa yi bi.

Sɛ Awofɔ/ɔhwesofɔɔ ngyina bus gyinabea hɔ a sukuu hwesofɔɔ besan de abɔfra yi akɔ sukuu dan mu. Sɛ biribi sɛɛ si ɛwɔsɛ Awofɔ/ɔhwesofɔɔ anaa wɔn a wo kita tumi yi ba sukuu dan mu befa wɔn abɔfra. Sɛ saa mfomsɔɔ yi kɔsɔ a sukuu mpaninfoɔ wɔ tumi sɛ wɔ yi abɔfra yi firi bus nhyehyeyɛ yi mu.

Bus teasenam yi a wɔde twe mmɔfra yi nye ahyɛ bɔ!

Nfonin a'eshɛ wonipadua ho nso Nhyehyeyɛ

Ɛwɔsɛ Awofɔ/ɔhwesofɔɔ anaa wɔn a wo kita tumi kwan sɛ wɔfa mmɔfra kita mfonin krataa dabiara na wɔde kyere Ntɔɔfɛwaa ahwesofɔɔ anaa dwumadifoɔ. Sukuu ahwesofɔɔ anaa dwumadifoɔ yi bema awofɔ/ɔhwesofɔɔ, wɔn a wotumi fa mmofra yi krataa a ekyere sɛ wɔn tumi. Sukuu fo begya saa krataa yi bi ama akyerekerefoɔ sedɛɛ wo behu nkwadaa yi awofɔ/ɔhwesofɔɔ. Saa nhyehyeyɛ yi bekoso dabiara. Enfa hoo sɛ sukuu akyerekerefoɔ yi nim awofɔ/ɔhwesofɔɔ.

Saa nhyehyeyɛ yɛma ma mmɔfra yi nsohweɛ. Wohia mfonim krataa dabiara ansaa na woatumi afa wo abɔfra afiri sukuu.

Sɛ woni mfonin krataa a sukuu ahwesofɔɔ bema wo krataa yi bi a wontua sika biara. Yɛ srɛ sɛ wobe bisa mmoa afi sukuu ahwesofɔɔ nkyɛn.

Egyɛ Ntempe Nsesaɛ Tumi a efa Mmɔfra fa ho

Nsesaɛ a efa mmɔfra fa ho tumi ba mmre biara. Sɛ Awofɔ/ɔhwesofɔɔ anaa wɔn a wo kita tumi yi ahwesofɔɔ ntumi mefa abɔfra yi nfiri sukuu a ehia sɛ Awofɔ/ɔhwesofɔɔ anaa wɔn a wo kita tumi yi frɛ sukuu ansaa na abɔ awia-dumienu (12:00 noon). Oferefo yi hia sɛ wɔbɔ abɔfra nhyehyeyɛ nɔma (saa nhyehyeyɛ nɔma ye ade a wonkoara na wo nim) Eni sɛ woma obiara hu saa nhyehyeyɛ nɔma yi.

Teaseɛnam Bus Nhyehyeyɛ

Dwumadie boa sukuu nkwadaa a wɔn awofɔ ama adansidie sɛ wohia teasenam mmoa. ***Bus (teaseɛnam) yi a wɔde twe mmɔfra yi nye ahyɛ bɔ***. Awofɔ/ɔhwesofɔɔ a sukuu ahwesofɔɔ behu sɛ wɔn de kaa taa ba teasenam gyinabea hɔ dabiara behia sɛ wɔnara de wɔn nkwadaa beba sukuu sɛ wɔn antumi ankyere adikodeɛ a nti esesɛ sukuu ahwesofɔɔ kɔsɔ ma wɔn mmofra teaseɛnam mmoa. Sukuu ahwesofɔɔ asiesie sɛ teaseɛnam yi gyinagyina

pii se dee mmofra yi nsei mmre pii wə wən akwantuo ho. Sukuu ahwesofoo mpese wobe sesa agyinigyina yi gyese biribi hia nsesaee.

Durham (teaseenam) bus kita ahomatorofo, abo ho ban ene ahwe so yie nfidie a ebo mmofra ho ban, afidie a wode twa nfonin, ene ahwesofoo. Ntotofewaa sukuu nhyehyeye kyere se abofra biara hia nnema a ebo wən ho ban ene nhwesodee. Durham teaseenam (bus) ahwesofoo saa nya nkyerekyere pii a efa wən dwumadie ho se dee wobetumi abo mmofra yi ho ban. Durham teaseenam (bus) ahwesofoo nya saa nkyerekyere adaduasa (30 days) nsaa na sukuu ashe ase. Awofa/ahwesofoo nya nkaebo krataa a efa saa nkyerekyere yi. Durham teaseenam (bus) ahwesofoo to nsa fre awofa/ahwesofoo nyinaa,

Sukuu mpaninfoo soma sukuu mmofra ma wode abohoban ene nhwesodee krataa a ema nkyerekyere koma awofa. Abohoban ene nhwesodee krataa wo ho mmre biara a sukuu mpaninfoo ne Awofa/ahwesofoo beye nhyiamu. Se wowo asembisa biara a fre Ntotofewaa ahwesofoo dwumadinibiara.

Se Wohia Asuafo Kyeretoho Krataa

Worcester Ntotofewaa Sukuu Nhyehyeye kyere se wo bebə asuafo kyeretoho nkrataa ho ban. Saa nkrataa yi nyinaa hye kokoam wo sukuu dwumadibea dan mu. Saa sukuu mpaninfoo yi na wo kita tumi a efa asuafo kyeretoho krataa ho nsem. Saa ankorankore korabea fo yi bi ne:

- Teachers (Akyerekyerefo), Center Coordinators, Coordinators (Nkitahodifo), Family Service Advocates/Associate (Abusua Nnhwesofoo), Special Education staff (Nimdefo Akyerekyerefo), Secretaries (okyerewkyerefo), Nurses, and other health staff such as the Dietician or Dental Hygenists (Ayaresafo obagyegyefo), ene nhwesofoo oye adwuma wo (Ntotofewaa Sukuu Ahwesofoo).
- Worcester Aban Nsuku Special Education (Nimdefo Akyerekyerefo) nkadaa nhwehwemufoo a wo ye mmra shefo ma (Chapter 71B of the Massachusetts General Laws) ensoso kita tumi a ekyere se wən nsa betumi aka mmofra kyeretoho nkrataa yi.
- Boronoo, amantan, Federal Aban nkyekyemu adwumayefoo nso nsa betumi aka kyeretoho krataa yi mmre biara a ehia se wən nsa ka saa krataa yi:
- Saa Aban adwuma enkekaho yi bi ne, Mmofra ne Abusua Ahwesofoo, Aban mu ayitoofo, FBI, Welfare/Fraud a ehwe Mmofra ne Abusua, etc

Obiara a awofa ama no tumi a efa abofra yi asetena ho nso nsa betumi aka Kyeretoho Krataa yi:

- Awofa Nhwesofoo
- ohwesofoo a mmra ama no kwan
- Obi a mmra ama no tumi kwan se obetumi ne abofra yi agya, maame, anaa ohwesofoo adi abofra yi tenabea ho dwuma.

*Awofoo a oni hweso tumi **ntumi nya** Osuani Kyeretoho Krataa mmre a

- Aban agye hwesodie tumi a fi ne enkyen firi akwan a wafa so ne abofra yi atena anaa kwan wa fa so ne wən Aban ama abofra yi hweso di ahintahinta.
- Awofa a Aban agye wən nsra a fi wən nkyen na wama wən nhyehyee se mmre biara a wopese wuhu abofra yi ewose tumifoo wo ho bi.
- Awofa a Aban nhyehyee ama wən mmre tiaa bi, anaa se Aban agye wən tumi na woretwen nsesaee a fi Aban nkyen.

Mass General Law, Chapter 71, 34H, kyere se awofa a yagye nsra tumi betumi asre Sukuu Mpanifoɔ se ehia se ne nsa tumi ka Osuani Kyeretohɔ Krataa.

Se wokyerew saa tumi krataa yi de bisa osuani yi Kyeretohɔ Krataa yia Sukuu Mpanifoɔ be hwehwe osuani yi sukuu nkrataa nyinaa mu na deɛ won adwen ma kwan na emmra kyere se wo nsaka biara wobetumi de ama wo. Sukuu Mpanifoɔ di krataa bekɔ akoma awofa a okura abɔfra yi tumi se won nsa aka abisadeɛ yi. Eye mmra se won bɔ obisafɔ asotia se won nsa aka abisadeɛ yi. ewɔse wɔde nkrabɔ soma United States Post Office kyeneso adansedie krataa. Saa nkaeɛbɔ krataa yi be bɔ awofa a okura tumi yi amanieɛ se nsembisa a won nsa aka ni. Sukuu Mpanifoɔ bema won daduonu-baako (21 days) se won kita krataa bi a ekyere se eni se wodi mmra yi soma ma Sukuu Mpanifoɔ nsa ka saa mmuaye yi daduonu-baako (21 days) pɛpɛpɛ. Se Sukuu Mpanifoɔ nsa ka saa mmuaye yi a ekyere se womfa Kyeretohɔ Krataa yi ma obisafɔ yi a Sukuu Mpanifoɔ be di asennii mmra yi so.

Worcester Ntɔtɔfeewa Mfiaseɛ Nhyehyɛ hia suasua (copies) a ekyere Awofa/hwesofɔ nsusueɛ a ekyere mmre a ya asheshe ato hɔ ama awofa se wobetumi asra mmofra. Emmra kyere se ewɔse Ntɔtɔfɛwaa ahwesofɔ dwumadinibiara di emmra a *Aban asenniifoɔ ashɛ ato hɔ, ene asenniifoɔ kwansra a* won asheshe ato hɔ. Worcester Ntɔtɔfeewa Mfiaseɛ Nhyehyɛ hia se Awofa/hwesofɔ nyinaa de won nsa timtim krataa so a ekyere se wopene nsra mmre a aban asheshe ato hɔ. Se won nsa anka saa tumi a yasheshe ato hɔ yi a wontumi emma obiara a oni kwan me fa abɔfra yi emfi won nkyen.

ƐBRE BEN NA ƐWɔSƐ ME YI MA ABɔFRA FI SUKUU?

- Se nnipadua mu ye ehye **boro 100 nnurii ne mmrosɔ**, Ɛwɔse nnipadua ahosheɛ ye kama se nea efata donhwere aduonu ennan na **enhia** se obefa Tylenol anaa Motrin
- Nnipadua mu nhwehwemuu a'ekyere se wanya **emmene mu yadeɛ**. Ɛwɔse wa abɔfra tena fie kɔpem bere yede no beto aduro bia yede kum ɔyareɛ mmoawa so awie beye se **donwhere adounu ennan** akyi.
- Se wa abɔfra yi **afefe** anadwo bere a'atwa mu, anaa anɔpa bere
- Se wa abɔfra anya **ayemtuo** anaa **konkuraa** yadeɛ anadwo bere a'atwa mu, anaa anɔpa bere
- Se wa abɔfra abobɔ **ɛwa**, anya **ɛko tutuo** yadeɛ anaa **ɛhwene mu nsuo** sosɔ
- Se wa abɔfra anya **etiri mu dwie**
- Ye sre se wobɛfre sukuu dwumadibea anaa sukuu obagyegyefɔ se wa abɔfra yi anya yadeɛ bia etumi sae nnipa tese **etirimu dwie, mpete twa, ntɛnkyɛm, ɛyam, impetigo anaa honam ani yadeɛ bia esaeɛ**

YADEɛ BIA ƐTESE FLU NSESɔ AHWEHWƐDEɛ:

ƐWɔSƐ ME MA MA ABɔFRA TENA FIE?

- Wa abɔfra anya atiridii (fever) yadeɛ na wanya ahosheɛ beye 100.4 degrees anaa ne mmrosɔ aboro donwhere adounu ennan?
- Wa abɔfra bɔ ɛwa **ANAA** se ne mmene mu aye ekuro?

Se wokyerɛ mmuaeɛ AANE fa asembisa mienu via ma wa abɔfra entena efie

Se wa abɔfra anya yadeɛ bi tese influenɛa

MA ABƆFRA BETUMI ABA SUKUU ANAA?

- Wa abɔfra anya atiridii (fever) yadeɛ na wanya ahoshesheɛ beyɛ 100.4 degrees anaa ne mmrosɔɔ aboro donwhere adounu ennan?
- Wa abɔfra yi afa Acetaminophen (Tylenol) anaa Ibuprofen (Motrin anaa Advil) donwhere adounu ennan mmrosɔɔ?

Sɛ wo mmuaɛɛ yɛ DAABI fa asembisa mienu yia wa abɔfra betumi aba sukuu

Sɛ wo mmuaɛɛ yɛ AANE fa asembisa mienu yia wa abɔfra ENTUMI ɛmma sukuu

Ma wa abɔfra entena fie dakoro senea wobetumi ahwe sɛ ɔɛkyere sɛ wanya yade foforo bia. Fa abisadeɛ yia ya di kan de aye ahwedeɛ yi yɛ mfatoho na ma abɔfra yi entena fie.

Ntɔɔfɛwaa Sukuu Ɔbagyegyefoɔ kita tumi sɛ wɔn betumi ama mmɔfra aduro ɛbere a'abɔfra yi Ayaresa Hwesofoɔ anaa Clinic ayaresabea. Ɛwɔsɛ aduro biara wɔ toa pɔtee mu na yatwere abɔfra yi adinkan ne atwatoɔ din, dakoro a'aduro hwesofoɔ de aduro yi maa abɔfra yi, dakoro a'aduro yi ano bewuo, ene kwankoro a'ɛwɔsɛ yefaso sie aduro yi ne senea yede aduro yi ma abɔfra yi.

Nsosonoɛ a'ɛfa nshyeshyeyɛ yi yɛ epi-pen ne nnuro foforo bi tɛsɛ Benadryl bia ayaresa hwesofoɔ bi atwere ama sɛ yɛmfa ɛnko abobirimu ne anaphylactic awosowosoɔ. Yɛbɛma abɔfra yi ahuahua aduro bia Ayaresa Hwesofoɔ ama ho kwan sɛ yɛmfa ma no ntumi nhome bɔkɔɔ.

Sɛ wo wɔ asembisa bia, bisa Dwumadibea Ayaresa Ɔbagyegyefoɔ anaa Dwumadibea Hwesofoɔ

Abusua Afutuo ne Nkaɛ

- Yɛ srɛ sɛ womfa aduane anaa sɛ buroniba agodie ma abɔfra yi ma sukuu.
- Abɔfra biara emfa aduane anaa sɛ buroniba agodie ema (bus) teasenam mu.
- Ɛwɔsɛ mmɔfra siesie wɔn ho yie na wɔshe mpaboa pa.
- Eni sɛ mmofra she tokota anaa mpaboa a wɔn mmowere gu ho ba sukuu.
- Ɛwɔsɛ wo de ntaade pa a etumi ko awo siesie mmofra ho, efi ebia na ɛwɔsɛ wodi agoro wu abɔten. (weather permitting).
- Ɛwɔsɛ wo de ntaade foforo ma sukuu ahwesoforo to sukuu ma wa abɔfra sedee ɛbe boa ama ahwesoforo asesa mmofra a wɔbesee wɔn ntaadeɛ.
- Ɛwɔsɛ wo di mmra a sukuu bus ahwesoforo asheshe ama awoforo a efa bre a ɛwɔsɛ wode abofra yi ba sukuu na wobesan abefa no afri (bus) teasenam gyinabea.
- Ɛwɔsɛ awoforo nyinaa sua mmra ne nshyeshɛ sedee ɛbeyɛ a wobehu nneema ehia ma wo abɔfra nkosoɔ.
- Ɛwɔsɛ awoforo tu wɔn ho si ho yɛ dwumadie a ɛbeboa ama sukuu dwumadie yi anya nkosoɔ.
- Ɛwɔsɛ awoforo tumi ba sukuu nhyiamu biara, asusuadeɛ, nsusueɛ ne afutuforo, ene nneema biara a ɛbe boa ama wo abɔfra yi akyerekyere aba awieye pa.
- Ɛwɔsɛ awoforo tumi ne akyerekyerefoɔ ne Ntɔɔfɛwaa ahwesoforo ne dwumadiforo yɛ baako.

Abonten Agodie Nhyehyeyɛ

Abonten agodie hia ma mmɔfra sumsum. Agodie ma koroyɛ, nteaseɛ, na esan boa ma mmɔfra tumi yɛ nneema pii bom ma wonya ho kyefa. Ehia sɛ awofɔ besiesie wɔn mmɔfra ho yie a efata ewiemu tibeana ama abofra yi atumi adi agorɔ abonten.

Adesua Akwantuo Nhyehyeyɛ

Adesua akwantuo boa ma mmofra adwen fi sukuu adesoana ho. Akwantuo ma mmɔfra yi hu nneema ahodoɔ a etumi ma wɔn de yɛ nfatoho wɔ deɛ akyerɛkyerɛfoɔ de yɛ unsusudeɛ wɔ sukuu dan mu. ɛwɔsɛ enya mmre kyerew wɔn din, na wɔne akyerɛkyerɛfoɔ de mmofra yi tu adesua akwantuo. Akwantuo de mmofra yi kɔ baabi tɛsɛ Ecotarium (baabi a efa nnua ene mmɔa a wɔtɛ faako), Fire Station (Egyadumfoɔ Fie), Grocery Stores (baabi a wɔ tɔn aduane) ene baabi pii.

Yɛbɛbɔ mo nkaɛɛ ansaa na akwantuo biara abaso

Sukuu Dan Mu Twerɔtoho

Ntɔtɔfewaa sukuu nhyehyeyɛ efa nhwehwemu ene mpeepeemu a eboa mmɔfra adekyerɛ ene adesua. Akyerɛkyerɛ nyinaa gyina onyin ene nkosoɔ a ehia ma abofra biara. Twerɔtoho yi di nfata sɛ deɛ Massachusetts aban nkyerɛkyerɛ a watwerɛ ato ho sɛ ntɔtɔfewaa sukuu biara nfa nye nfatoho, wɔn akyerɛkyerɛ mu a efa mmɔfra osuahu, nimdie a efata ene Ntɔtɔfewaa Adesua Nshaaseɛ Nhyehyeyɛ. Akyerɛkyerɛ yɛ adekɛsɛɛ a eboa ma nimdie ene nkosoɔ wɔ asetena, esan ma mmɔfra yi sua ebuo, agorodie, ene nteaseɛ. Akyerɛkyerɛfoɔ de nfatoho, nsuasua a wonya fi abofra biara nkyen yɛ nfatoho sɛ nea wobetumi ama abofra biara kra aba ne ho. Akyerɛkyerɛfoɔ de nfataho hwehwe abofra biara nkosoɔ mpre miensa afrinshia biara. Akyerɛkyerɛfoɔ ne awofɔ/ahwesofɔ de nfatoho yi yɛ adwendwen wɔn nshiabere mu.

Awofɔ ne Akyerɛkyerɛfoɔ Nshiamu

Awofɔ ne Akyerɛkyerɛfoɔ di nshiamu mpre-mienu afrinshia biara. Saa nshiamu boa ma awofɔ nya adwen a efa wɔn mmofra nkosoɔ a aban nkyerɛkyerɛ atwerɛ ato ho ama ntɔtɔfewaa sukuu ho twerɔtoho. Saa nshiamu yi ma akyerɛkyerɛfoɔ ne awofɔ fa adwen korɔ a etumi ma nkosoɔ pa wɔ mmɔfra adesua.

Fie Asrasra

Akyerɛkyerɛfoɔ, Abagygyefɔɔ, Abusua Adomfour, ene Ntɔtɔfewaa sukuu Nhwesofɔɔ asheshe mmre ato ho a, a fi biara wɔn srasra sukuu mmofra awofɔ. Nsrasra yi boa ma awofɔ Nya nteaseɛ ne adwenpa a etumi de nsusueɛ pa ba mmɔfra yi akyerɛkyerɛmu.

Ahomedana Afahyɛ Nhyehyeyɛ

Enam sɛ Ntɔtɔfewaa sukuu nhwesofɔɔ wɔ ebuana ma ammanɛɛ, nyamesom, ene nnipa dom biara fawohodie nti, yɛ nhyehyeyɛ sɛ sukuu yi ndi dapɔnaa wɔ sukuu dan mu. Yɛ srɛ sɛ wobehu sukuu akyerɛkyerɛfoɔ sɛ wo wɔ asembisa biara.

Bubuafoɔ/Adwenemuka Ayaresa/Adesua Soronko Nhyehyeyɛ

Mmɔfra a eshe ase wɔ Ntɔɔfewaa sukuu dodoɔ beye (10 percent) na eye bubuafoɔ, adwenemuka, na ɔsan wɔ adesua mmoa soronko. Sukuu ahwesofɔɔ pee pee mu, hwehwe mmɔfra yi nyinaa asetena, ne wɔn adwen mu, daduanan-nnum (45 day) a edi sukuu nshasie. Sukuu ahwesofɔɔ ma awofɔ nsa ka dekodee biara efa wɔn abɔfra yi asetena mu nsem. Sukuu ahwesofɔɔ, adwumakuo a wɔboa mmɔfra, ene awofɔ nyinaa fa adwenpa a ekyere mmoa a abɔfra yi hia ne kwan a wɔn befa so anya mmoa ama abɔfra yi. Se abɔfra bi hia Adesua Adekyere Soronko (IEP) bia, ewɔse WPS Adesua Soronko Dwumadifoɔ ne Nshaasee Sukuu Bubuafoɔ Hwesofɔɔ ne abɔfra yi awofɔ/hwesofɔɔ na etu agyina ye ahiadee biara. Mmɔfra a' wɔn hia adesua soronko biara nya mmoa fi WPS Sukuu Soronko Dwumadibea fɔɔ nkyen.

Ateneatene ene Hwɛfoɔ Nhyehyeyɛ

Ateneatene ene hwɛfoɔ ma enteasee ne adwenpa wɔ abɔfra biara ntetee mu. Nea edidisoo na sukuu akyerɛkyerefoɔ de ye badwene:

1. Yemfa ateatea ena mmɔfra boro.
2. Yemfa atemdidie ne ahunahuna, eborɔ, aseresere, anoɔden nkasa nkyere mmɔfra.
3. Yemfa aduane kom nsisi abɔfra biara.
4. Yentia abɔfra biara a wasee ne ho enfa aniwuo enkɔ fie. Yema abɔfra biara a wontumi nhwe ne ho so akyerɛkyere sedee wobetumi adi ne ho so. Saa nhyehyeyɛ ne akyerɛkyere yi ye nteasee a sukuu ahwesofɔɔ ne awofɔ adi agyina mu se ebe boa wɔn mmɔfra nteteemu.
5. Dwumadie yi kyere se abɔfra biara hia ateneatene ene hwɛfoɔ wɔ na abrabɔ mu. Dwumadie yi kyere se ye de ntoboasee na etete mmɔfra asetena pa. Abɔfra biara a wobeye adapa benya nkamfoɔ a efata, nea ohia asotwe so behia akorokoro a ebetumi ama no anya nsakra. Akyerɛkyerefoɔ ne ntɔɔfewaa sukuu ahwesofɔɔ anya nkyerekyere a yede tete mmɔfra.

Awofɔ/Ahwesofɔɔ Srɛ Biribi a efa Adesua Soronko ho Aniberɛso

Dwumadie yi guso kyerekyere abusuafoɔ nneema a efa adikan edusua a ema nkosoɔ wɔ mmɔfra a wadi dem. Awofɔ/Ahwesofɔɔ ntoboa be boa ama mmɔfra yi anya gyinabea wɔ wɔn daakye abrabɔ mu. Se Awofɔ/Ahwesofɔɔ twetwe wɔn ho fi nhyehyeyɛ a ebema dwumadie yi aba awieye pa a' ehia kyerekyerefoɔ fa saa kwan yi so sesa wɔn adwen:

1. Ewɔse abubuafoɔ ene adwenemuka ayaresa ahwesofɔɔ ene awofɔ/ahwesofɔɔ nya nkomodie a efa dwumadie yi ho.
2. Ewɔse abubuafoɔ ene adwenemuka ayaresa ahwesofɔɔ hwehwe mmuaee pa a ebema entease pa aba.
3. Se nsusuee ne nhehwemu yi nya gyina pa a ewɔse awofɔ/ahwesofɔɔ kɔso ne abubuafoɔ ene adwenemuka ayaresa ahwesofɔɔ fa adwen sedee wɔn benya nteasee. Se awofɔ/ahwesofɔɔ kɔso twetwe wɔn ho ye hwanyana a ehia wɔn nyinaa san hyia abosome mienu akyi fa unsusuee yi ho sedee adwendwen yi be ba awieye.
4. Se awofɔ/ahwesofɔɔ gyedi se wɔn ni awerɛkyekyere fa unsusuee yi ho a ewɔse wɔde unsusuee yi ba awieye na twere krataa to so.

Adwenemu Akwahosan Dwumadie

Yε dwumadie yi siesie kwan ma w'abofra no nya onoanemu gyidipa. Ntɔɔfewaa sukuu ma adwenemu akwahosan dwumadie de boa abofra biara ma odi yie wɔ fie, sukuumu ene ne daakyemu. Demdifoo/adwenemu akwahosan nnanoni a osan ye adwenemu nimdeefoo a y'ama no adansidie krataa na owhe adwenemu akwahosan dwumadie nyinaa so. Akwan ahodoɔ a y'enam so hye mmofra ne abusua asetena, won nneee ene won atenkapa mu kena bi nie;

- Yε ye nwhewhemua edimu mprenu afe biara de ma mmofra no nyinaa de si won asetena ne won atenkapa ho mpuntuo so dua. Yema abusua no nsa ka nwhewhemu no nsonsoansoo no bi.
- Nsawosodie a erekso wɔ yene awofɔ no ntam no ma yen akwanya boaboa nsem ano fa nea awofɔ ahunu anaa chaw ahodoɔ a awofɔ ewɔ wɔ won mma adwene mpomdene ho.
- Se ye hunu mpuntuomu haw foforo anaa nea eridi akoneaba a yede nneee nhyehyee gu kwan so. Akyerekyefoo nya mmoa fa abofra biara nneee ene ne mpuntuo ho.
- Kromma aboafɔ nam adwuma nhyehyee so ma mmoa, sukuudan mu dwumadie, nkyerekyere, awofɔ/awhefɔ nkitahodie, nsen ntotoe ne ayaresa ho nkanfɔ ye nneema a adwenemu akwahosan nimdiefɔ nam so ma akwankyere.
- Abusua nya adwenemu akwahosan, adesua ne mmoa a efa ekwan a w'obehunu adwenemu haw bi ntem w'asi ho kwan. Nneema a edidisoɔ yi mu kena; neema a atwa wonho ahyia, w'one afofɔ nkitahodie, nneee a ese na efata w'onnfie, aniso adehunu a efata ene senee wobehunu beae a won wɔ.

Adidie Nyheyhee

Mmofra nyinaa nya anɔpaduane ne awiaduane dabiara. Mmofra a won wɔ ha damu nyinaa no san nya anɔnɔdee depa won anum. Asukuufoo a w'obesua adee awia nso nya awiaduane ne anɔnɔdee. Dwumadie yi ma abofra biaraa aduane a w; obehia no dakro no fiti miensa nkyekyemu baako de kɔsi efa. Akyerekyerefɔ ne mmofra tenase wɔ adidipono ho didi bom abusua kwanso pɛpɛpɛ. Y'ekyere mmofra kwan pa a y'efa so hohoro y'ensa, siesie adidipono so, na y'akyere won sedee w'obeboa asiesie won ho afa. Se wa abofra wɔ adidie ahiadee soronko bi na osan wɔ aduane ho akyiwadee bia yebema wo tweretohɔ nkrataa akɔma abofra yi Ayaresa Hwesofɔ.

Anum Akwahosan/Setwitwre

Mmofra twitwri won se dabiara. Abofra biara wɔ adee a yede twitwri se a y'ahye nonso ama no. Yε kora adee a yede twitwri se we korabea na abofra biara nso ntumi nfa nepe nkɔfa. Adwumayefoo a w'anya nteteɛ na owhe setwitwreso sane di ho dwuma. esee ahonidifoo kyerekyere mmofra se nea w'obewhe won se so yie wɔ sukuu danmu. esee ahonidifoo sane ne awofɔ/awhefɔc di nhyiamu fa anum akehosan nsem ho, na w'osan boa abusua biara ma ɔte esee ahonodie ase. Eye ahiasem sem abofra biara bɔ mmɔden hunu Esee Dokota Hwesofoo abosome nsia biara. Ntɔɔfewaa Sukuu Esee Asisie Kyerekyerefɔc de akyerekyere nkrataa bebɛ abusuafoɔ.

Mpom Ne Banbɔ/Opira Nsiano

ese se Ntɔɔfewaa sukuu adwumayeni biara kura opira mu ayaresa a edikan ene CPR abodini krataa a entwaamu se nea ebeye na whrenwhren ayarewhe ne esee ho dwumadie enye n'ade foforo. Opira mu ayaresa a edikan ne CPR ho akwankyere nyinaa bobɔ sukuudan biara mu. Dwumadie yi whrenwhren ntotoe ne n'akwan, ekwan a yefaso boaboa y'enkrɔfoɔ ano atoyrenkyem bre mu ene mpɔtamu whrenwhren ahomatorofo aba bobɔ mmeae a obiara behunu no ntem so. Dwumadie yi nam ebɛano bɛano ahobanbɔ nwhewhemu ne whrenwhren nteteɛ so ebɔ ne ho mmɔden biara se obebɔ beae a odi dwuma no ho ban. Ye tɔkɔso kyere mmofra mmra a eda ahobanbɔ ho. Yε nya bre ma abofra biara a obe pira ahoohareso. Awofɔ/awhefɔc aso te pira biara. Pira a esese apomdene

adwumayeni a onni beaε ho na εsεsε ɔwhe no, yebo awofoo/awhefoo amanee ahoohareso. Ntɔtɔfewaa sukuu whe se abusua no beiyi nsemmisa bi ano wɔ krataa so de ama kwan, na se whrenwhren bi si aw'agyina so de awhe abɔfra no.

Adee a ebetumi asi opira ho kwan nese ye betɔ akɔso ama mmɔfra, mmusua ne adwumayefoo ntetee. Mmɔfra nya ntetee ebre anobreano fa nneema a yede mmɔfra ho ban ho, akwanho nanteε ahobabbɔ, ekwan a w'ɔfa so boaboa amanfoo ano firi teaseanam mu wɔ atoyrenkyem bere mu, ogyadum ho ntetee ne ekwan a w'ɔfaso boaboa amanfoo ano firi dan mu wɔ atoyrenkyem bere mu. Yede ahobabɔ ntetee ma abusuafoo bre anobreano. Opira mu ayaresa a edikan ho nneema wɔ sukuudan biara mu, dwumadibea ne mmeaemeaε a eho hia se yede bi si ho nyinaa. Yede sukuudan mu adesua nniema ka mmɔfra no ho kɔ agudibea, abontene ne nsrawhe akwantuo mu nyinaa. Automatic External Defibrillator (AED). Yewɔ nimdifoɔ bia wanya saa afidie yi ho adesua akyerεkyere soronko wɔ sukuu bea nyinaara.

Abusua Dwumadie /Abusua Kyefa Wɔ Dwumadie Yi Mu

Ntɔtɔfewaa sukuu abusua dwumadie yi whe ma mpuntuo ba ayonkofa a w'one abusuakuo biara wɔ mu. ɔnam nneεε bi tese nsrawhe, nkitahodie, ahomatorofoo frε frε frε, nwoma ne nea ekeka ho so na edi dwuma yi. Adwumayefoo ne abusuakuo nyinaa ka w'on ti pam ho ye adwuma bom hye w'on ho den na afei w'asan aboa de anisoadehunu pa asi w'on aniso ama nsonsoansopa afiri abusua no ho a ɔde behyeε dwumadie no mu no aba.

Abusua dwumadie yi botae ne se ɔbboa abusua no ama w'ahunu dwuma, mmoa, ne nneema a ebeboa ama w'ahunu w'on nimdee mu tumii. Nsonsoanso a ebefiri dwumadie yi mu aba bi nese, yebanya mmɔfra a wɔn wɔ apomdene na w'aboa wɔn ho ama sukuu. Abusua dwumadie yi ne mantamu nwumakuo ne akuokuo ahodoɔ bi mo kabom de mmoa ma mmusuakuo ahodoɔ. Ntɔtɔfewaa sukuu abusua dwumadie no ma mmretiamu afutuo, basabasae nsiesie, odima ne adwin a wɔ twesi obi so.

Yehye abusua nkuran ma ɔde w'onho yhe dwumadie no mu.

Akwanya bebree a abusua betumi afaso de w'onho ahye dwumadie yi mu bi nie;

- Se w'ɔekenkan nwoma ama w'abɔra anaa ekuo ketewa bi wɔ sukuudan mu.
- Se w'ɔbekɔ awofoo nyhiamu.
- Se se w'ɔbeboa w'ɔcn a w'ɔwhe mmɔfra no anaa atwerεfoo no.
- Se w'ɔbekɔ ntetebea anaa abusua nyhiamu.
- Se w'ɔbeboa mmɔfra ama w'adua w'on nnua wɔ w'on turo mu.
- Se w'ɔde w'onho behye nsrawhe akwantuo mu.
- Se w'ɔbekɔ afutuo nyhiamu.
- Se w'ɔde w'onho behye mpanyinnie akwanya mu.

Awofoo Nhyiamu

Se woye ɔwofoo a wo ba wɔ Ntɔtɔfewaa sukuu nkoa dee, na wo ye awofoo kuo no ba. Nhyiamu a edikan kɔso wɔ... FALL...Na nyhiamu kɔso sukuu afemu no nyinaa mu. Awofoo di dwuma a eho hia wɔ sukuu afe no nhyehee mu. Nhyiamu yi kɔso mmre ahodoɔ mu sɔdee ebeye na abusuakuo ahodoɔ bebree benya so mfasoɔ. Awofoo/awhefoo no benya kwan ne w'on mmɔfra no adi ahyia, na se wɔwie a w'akɔ nyhiamu no ase ama Ntɔtɔfewaa adwumayefoo awhe mmɔfra no. Obi a ɔka dwumadibea no abadwakuo no ho no beto aba ayi anamsini ama w'akɔsom wɔ dwumadie no kuobaatan a w'ɔda dwumadie no ano no mu. ekubaatan no ne Ntɔtɔfewaa adwuma akwankyrefoo di dwuma bom san ne sukuu no mpanyinfoɔ si gyinaε a ede nsonsoanso pa beba dwumadie no ndwuma mu.

Nhyehyee Agyinatukuo/Ekubaatan

Nhyehyee agyinatukuo/Ekubaatan no mma ye won a w'owa kyefa wo dwumadie no mu. Ohamu nkyekyemu aduonum baako (51%) ye awofoo/awhefoo a w'on mma guso wo dwumadie yi mu. Pɛpɛɛpɛyɔ a ewo nnipa dodoɔ a w'obetumi adom ekuo yi gyina sukuu akwankyɛfoo ne mantamu anamsifoo so. Ekuo no ne Ntɔɔfewaa mpanyinfoɔ si gyinae a edimu fa dwumadie yi nene sikasem ntotoe ho. ewose ekuoba biara hwe se obegyina dimafoo nfi miensa preko. enise obiara gyina afi afi mprensa.

Ye di ahyiamu Wukuada a etso nnan wo bosome biara mu. Mmofra sowhe ne teaseanam akwoneaba die a ano pem baabi nso wo ho. Se obi pe nsem bi nkyerekyɛmu anaa nsemmissa bi ano yie a, onhunu yen abusua dwumadie nimdifoɔ anaa Ntɔɔfewaa adwumayefoo.

Afutufoo Dwumadie

Afutufoo kuo bebree hyia toatoa adwene nsem a erekaso ne nsunsoansoo a enya wo mmofra ne mmusua so. Awofoo/awhefoo ne adwumafoo, mantamu anamsifoo anaa nwumakuo ahodoɔ ka w'onti pam ho di dwuma afemu no nyinaa. Nkyerekyɛmu bebree wo saa akwanya wei mo ho ma w'on a w'one Ntɔɔfewaa adwumayefoo bekasa afa ho. Afutufoo mmedwakuo no ne; Adesua, akwahosan dwumadie ne mmerema afutufoo kuo.

Okwan a mmusua ne mantamu ndwumakuo ahodoɔ befa so de w'onkurobo beto dwa.

Worcester abofra mpuntuo head start dwumadie no de nhyehyee ahodoɔ a edidisoɔ yi agu kwanso se mmusua ne mantamu nwuma ahodoɔ befa so asiesie w'onkurobo anaa w'on haw. Akwan wie mo ye nea ene Ntɔɔfewaa sukuu nhwesofoo susudua yepe, 1304.50(d)(2)(v).

- Awofoo/awhefoo anaa mantamu anamsifoo kaeyaw biara a ehye w'onmu, w'onkurobo anaa w'on haw kyere dwumadie no nnanoni nna num ntam.
- Se nna num ntam na w'ohaw, nkurobo anaa oyaw a w'ode ko todwa no anya nsiesie biara a, awofoo/awhefoo anaa mantamu anamsifoo no betwɛ w'onkurobo no wo krataa so de akoma Ntɔɔfewaa okwankyɛfoo no.
- Ntɔɔfewaa kwankyɛfoo no bewhewhe nsem ni mu ahu eyaw, nkurobo anaa ehaw kro pɔtee na w'atu ho anamon nna num ntam.
- Se awofoo/awhefoo anaa mantamu anamsifoo no te nka se pɛpɛɛpɛyɔ amma nsiesie no mu a, w'otumi de krataa foforo koma Ntɔɔfewaa nhyehyee agyinatukuo/ekubaatan no. nwhewhemu bekaso afa krataa a etso mienu yi ho nna num ntam, na afei w'atu ho anamon.
- Se awofoo/awhefoo anaa mantamu anamsifoo te nka se pɛpɛɛpɛyɔ amma anamon a nhyehyee agyinatukuo/ekubaatan no tuue no mu a, w'obetumi de krataa foforo biom akoma dwumadie no sika fa mu boafoo a eye Worcester Aban Sukuu. Worcester Aban Sukuu anamsifoo de nna num bedi nsem yi ho dwuma, na w'asi gyinae a etwa too koraa.

Bone Adanseɛ Nwhewhemu/Ahofamafoɔ.

Yeyɛ nwhewhemu fa Ntɔɔfewaa adwumayefoɔ nyinaa ho whe se bone adanseɛ biara nni ho fa w'on mu bi ho se deɛ dwumadie no nhyehyee tee pɛpɛpɛɛ, ACF-PI-HS-08-02 wɔ, Oforisuo 14, 2008 ne nsatea ano ahyensodeɛ (ye whewhe w'onho nsem mu wɔ ɔman yi afanaa babiara). Saa nhyehyee yi fri aseɛ yee adwuma Oforisuo, 2014 mu.

Ntɔɔfewaa nhwesofoɔ ye nwhewhemu fa ahofamafoɔ, awofoɔ, mantamu anamsifoɔ, sukuu ahofamafoɔ anaa asuafoɔ a w'obepe nnimdeɛ ho ansa w'ahye w'on adwuma ase.

Senea M.G.L. c.71 & 38 R eka no, eyɛ nhye ma Worcester Aban Sukuu se ɔbebusa CORI afiri ahofamafoɔ anaa adwumayefoɔ a w'afa w'on adwumamu seesei anaa w'on a wɔbɛfa wɔn adwumamu daakye ho. Worcester aban sukuu no betumi abisa CORI ene SORI afa saafɔɔ yi ho; obiara a ɔnam adwumamu nhyehyee so di ne dwuma anaa odwumayenii a ɔnam n'adwuma so betumi ne mmɔfra no anya nkitahodie wɔ sukuu mu ho, wɔ abre a anii nni ne ho.

Ansaana odwumayeni anaa ahofamani biara behye ne dwumadie ase no ewɔ se nwhewhemu kɔ so fa ne CORI a edimu ho na afei otumi sane de ba mfie mmiensa biara akyi. Nsatea ahyensodeɛ no ye prekope dwumadie. Worcester Aban Sukuu no empene mfa obi adwuma mu, anaa ntɔnkɔso ne obi nye adwuma, anaa ɔngye anaa ɔnkɔso ngye ahofamafoɔ a w'on CORI nwhewhemu nsonsoansoɔ a efiri pinyin a ɔhe w'on soɔ anaa ne asianamu ho di adanseɛ se w'afom mmra a esi obi ho kwan mma ɔne mmɔfra nnya nkitahodie anaa ɔmen mmɔfra we abre a pinyin biara mmen ho. Krataa a edi CORI ho adanseɛ beka Ntɔɔfewaa nhwesofoɔ mpanyinfoɔ dwumadibea ho.

Sedeɛ Yɛbɛfa so ama obiara afi sukuu adan mu asem bone bi a'sia

Se asem boni bi si n'ewɔse obiara fi sukuu adan mua, sukuu mpanifoɔ be bo abusuafoɔ nyinaa amanee. Se w'nsa nka awɔfo a'tumi kyere se wɔbetumi afre obi a'awɔfo ashe se ɔhwesofoɔ. Sukuu biara wɔ nhyehyee a ekyere se deɛ wɔbema nnipa afiri sukuu adan mu. Ye de nkrataa a'ekyere kwan a obiara befa so afi sukuu adan yi mu atetare baabi pii.

Se ehia se obiara fi sukuu dan mu a' yede w'abɔfra beko baabi pɔtee a sukuu foɔ asheshe ato ho. Awɔfo biara ye nsa nka wɔn yede wɔn abɔfra beko baabi pɔtee a y'ayi asi ho yi. e'wɔse obiara de ne nfonin krataa kyere sukuu mpaninfoɔ ansaa na yama wafa na abofra. Obiara a wɔbetumi afa abofra afiri sukuu saa mmre ye obia a ne din wɔ krataa yi so.

Sukuu Ntem Fi/Sukuu Ntwentwesɔ ene Sukuu Twa Mu Nhyehyeyɛ

Worcester Aban Nsukuu befa saa nhyehyeyɛ a edi soɔ yi baako eda a wiemu enye ma se mmɔfra ba sukuu. Saa nhyehyeyɛ yi ka ntɔɔfewaa sukuu adan nyinaa ho.

Worcester Aban Nsukuu Twa mu

Se WPS twa sukuu mu a efata se *Ntɔɔfewaa sukuu adan nyinaa to sukuu mu saa da no.*

Sɛ Sukuu Nsheaseɛ Twe Kɔ akyiri

Sɛ WPS twe sukuu nsheaseɛ kɔ akyi a donhwiri baako (1hour) anaa donhwiri mienu (2 hours) mmɔfra a wɔkɔ sukuu damu anaa wɔkɔ sukuu awiagre nkoara na wɔ se wotumi ba sukuu. Ntɔɔfɛwaa sukuu adan nyinaa bɛ she sukuu ase donhwiri baako anaa mienu (1 or 2 hours) akyi. **Anopa Efa Sukuu (AM) Enhia sɛ Mmɔfra no ba sukuu saa da no koraa**

Sukuu Ntem Pɔn

- Sɛ WPS pɔn sukuu ntem a saa nhyehyeyɛ a edi soɔ yi bɛ yɛ nfatoho:
- Da Fa Sukuu Dan mu foɔ bɛ kɔ fie anopa du-baako ne fa. (11:30 AM)
- Teaseenam (Buses) bɛ fi sukuu dan ho anopa du-baako ne fa. (11:30 AM)
- Damu Sukuu adanmufoɔ – Sukuu ahwesofɔɔ bɛ bɔ abusuafoɔ amanɛɛ na wama wɔn tumi sɛ wɔbetumi abefa wɔn mmɔfra ntem.

ɔkakyɛɛ asem a ebekyɛɛ sukuu ntem pɔn ne sukuu twe ba akyiri nsembɔ bɛ ba

Akasanoma: (Radio) ne

Ahwɛtie Afidie: (Televisions stations)

WTAG, 580, AM, WORC, 1310, AM

WBɛ, 1030, AM WXLO, 104.5 FM

WSRS, 96.1, FM WCUW, 93.1 FM****

WHDH, Channel 7, WCVB, Channel 5, & WBɛ, Channel 4

Wobetumi ahu saa nkaebo yi wɔ WPS website <http://www.worcesterschools.org>

***Saa nkaebo yi so beba Spanish between the hours of 5:00 AM and 6:00 AM.

Ahohia Ahyiadie

Sukuu: _____

Ahomatorofofo: _____

Akyerɛkyerɛfo: _____

Abagyegyefo: _____

Enkaebo: Nsheshyɛ srɛ sɛ awofo bɔ mmɔden sɛ wɔn nkasa wɔ wɔn ahomatorofo so ebrɛ a wɔde wɔn mmɔfra ɛba sukuu anaa sɛ wɔ efa mmɔfra afi sukuu. Saa nsusuho yi bɔ mmɔfra ho ban.!

WIC Dwumadibea

ɛhaw sɛ wobɛ twɛn agye wo hyiamu wɔ bere pɔtee bi?

Wopesɛ wo asetena pa?

Worcester Ntɔɔfewaa Ahwesofɔ Dwumadie Nsheshyɛɛ anya ahonyadeɛ sɛ WIC foɔ de wɔn dwumadibea abata nsheshyɛɛ yi ho. WIC Dwumadibea wɔ Mill Swan Sukuu, 337 Mill Street. Dwumadie yi bue wɔn dwumadibea Ebenada biara fi anopa 8:30 AM kopem Awia 4:00 PM. Ntɔɔfewaa Sukuu Abusuafo nyinaa betumi abisa nhyiamu mmre biara. Sɛ obi hia mmoa biara a wobetumi afre nhyiamu wɔ **508-755-4750**.

Abusua Ntwerɛtwɛrɛ Krataa

- Me nsa aka nhwesoo kraataa fi Worcester Ntɔɔfewaa Ahwesofɔ Nhyehyɛɛ Abusua Ntwerɛtwɛrɛ Krataa. Me wɔ nteaseɛ sɛ medi nhyehyɛɛ ne yebea yi wɔ kwampa so.
- Me san wɔ nteaseɛ sɛ sɛ me hia nkyerɛkyerɛ mu me kasa mu a mensa beka saa mmoa yi.

Awofɔ/ɔhwesofɔ Nsaano Din

Abofra Din ɛna ne sukuu dan nshyensoo

Da